

1.

Initiation rites and age-groups.

Mephato ya banna le basadi ſe: Mphato wa matshela, mphato wa Makoba, mphato wa Mangana, mphato wa Mahohu, mphato wa Madingwana, mphato wa Madima, mphato wa Matlakana, mphato wa Maswadiba, le mphato wa Mantsho. Mephato ke dihlopha tſa banna le basadi ba ba rupago ka ngwaga o tee, ba ipitſa ka mpha o tee. Banna ba matshela ba ralokile le bannyana ba thaka tſa matshela, e bile basadi ba bona. Mphato o mongwe le o mongwe o na le basadi ba ona; nka re bannyana ba bona. Banna ba rupa go ſele, le basadi ba rupa go ſele. Dilo tſe ba di rupago di bitſwa dikōma, ga di bolelwe, yo a ka di bolelago ka tlhatlologanyo a anegela batho o tseba gore lehu le mo lebane, ka gobane ba tla mo loya, mo gongwe ba mo fefeanya, ba mo tlaetſa, a tlhwa a ediſa mare, le rena bakgalabje re re lehu ke ſia la bo thoka, la bo mpya ke hwa ke ganetſa. Banna ge ba thoma go rupa ba thoma ka sefela, ke kopelo ye telele, leina la yona ke Tlo u etse.

2.

Sefela se sere: "Uu mmakekane kekane pudi ya lela lehaheng, ya lela e bitſa modiſa, modiſa ntlo o nkogokolole, ke go kgokolola ke le kae, ke tſhaba botau na nkwe. Pudi ya lela lehaheng, khwiri sa lela Phokela, ke be ka hwelwa ke mosadi, fofana la ntuakela, wa nthuta go nyaka ngaka, ngaka o nyake ya mokwena, kgwale ithute go sesera, o ithute go metſa tſhētlhō, tshetlhō di metſwa di le meetse, tſa omelela di a tlhaba, di tlhabile kgwale memetſo, kgwale e ſitwa ke go lela e re 'Kgwatſenkere'! Hu!, hu! molapong! Maru a pula ke a maso! Maſo u matlhola sefako, mmalekgehere kgehere la ditſhwani, tſhwani puleng di ya raga, kudu go raga dithojana, dithōlō le bosasailane, sasailane, sasailane la ditſhwani. Mmankekane, kekane, pudi ya lela mohwanyeng! Ba re Tlou e tsee! Tlou etsee! ke leipo le legolo ka moka, ke gore ba opela ka moka. Tlou etsee ke molao. He monna e le moeti a tla leſakeng la Bodikana, o re, Lemmo! lemmo! la hara ko di tſhaba, ko ditſhaba kudu, la Banna le eme.

3. Lehohe diopo, e seng diopo, dikokomere ntsho ya makhwiti, le

motlha ke tlhôka ke ya tlhukišwa ke Bomogolo, mogolo a gola, a swaba dinama, monyane a hola, a hotša mahetla, la banna le eme, diša tša ngwagola, tša a tsoša kgetla, le goge diopo, e leng dikokomere, ke a tsena. Bjale o tlhakantšhitše lešaka. A nama a re fefi. Ke yona tlou e etsee. A boy a re: Kotsana nkotse kotse, sa bohaola. A boy a re: Modikana tiya kgasaka yelle, Modikana tiya kgasaka ye lle, modikana tiya kgasaka ye lle, ba betha ka dikgofi mo diropeng. A re ga a ba tlogela a re sae! Ga go fetolwa ke gore robalang. Ba iša makoto godimo ^{thu} ba re thuthu, ba re re ya leboga. Ba robaditšwe ke motho o mogolo, ba tla robala ba ba esa. Ge bo esa ba opela yona Tlou etsee! Tlou e etsee! Ge ba hlakana le motho tseleng ba ya hae, goba ba ya nageng o re: Modikana! Modikana! Modikana! A re thaba yela le yela. "Ba re bošego di ya etelana. A boela a re Bodikana! Bodikana! kgwakgwatlake! Ba re ke kôlôlô.

4. A boela a re mmampopo! mmampopo! Ba re ke maphoko. Ba re bone sehwibidu, ke maphoko. A boela a re phuruntsepa! Ba re ke lerumo. A boela a re malewa a kaname! Ba re ke mosadi. A boela a re: matlhaba a kaname, ba re ke tshetlhô ya lempate. A re fetang bana ba ka. Ba bona mohu ke moeng, ba bona motšhamosepelo. Tša Boereng ba re ke Morapyane a rapologa bangwe ba a lema. Ke koša ye kgolo go thoma ka bošigo go fitlha ga bo esa. Ba ba patlamisitše mo thateng, ba ubulela fase le godimo. Ba ſeba ka diphooftolo mo mojeng. Ba a bopa tlou ba re ke kôma, ge batho ba thoma go ye bona ba inama ruri ka dithupa; e tlhwele e bopya ke bakgalabje. Ge go alogiwa ba ntšha ditsiba tša dipudi, le di bolaya, bjalo ka diphooftolo, gwa jewa dinama di sa tšhelwa letswai motho ge a phapegile mojeng, ga go bolelwé, ke khupamarama go fihla Bodikana ba aloga. Ba tla tseba tšatši le Bodikana bo aloga, ba o ba tlotša ka letsoku kgorong ya mošate.
5. Mmage mošimane wa go hwa mojeng o tseba tšatši la go tlola ga Bodikana; ge ba tlola kwa kgôrông ba a iphitlha difahlogo, motswadi yo mongwe le yo mongwe a tseba ngwana gage ka morago, a feta a mo apeša dipheta, le ba ba tlidego go bona dialoga, ba

- a ba fa dipheta ba kgone ba ba retela maina a bona a ba itheilego ona. Yo m ngwana a gage a hwilego kwa mojeng, ba t̄sea setsiba le makhura a gage a go tlola a sedibelo, ba di lahla mo pele ga mmage ka kwa gae, e tla nama sello se t̄shema se t̄shemile, ba re o jelwe ke kōma. Papage mošimane le ge a tseba gore ngwana wa gage o jelwe ke kōma a ka se botše bommage, go fihlela Bodikana bo aloga. Ba rupiša ka morago ga mengwaga e metlhano le ge e le ye mene. Ga ba rupe ngwaga o mongwe le o mongwe. Kgoši ke yena a reng bana ba ba godile a re ba direng banna le basadi, a rera le matona a gagwe. Matona a o botša batho ba ba bušang, gore kgoši e rata go ntšha moja, batho ba itukisetša ona. Ga
6. ba rupiše ngwaga wa tlala, ba rupiša ngwaga wa kgōra. Ge motho a ka rupišetša yo mongwe motho, a mo rupišetša ngwana, yo a rupišeditšwego ngwana o tla ntšha kgomo a mo fa. Pele ga moja o setšhwe o t̄swe, ba bitsa ngaka ya bea lešaka, ya kokotela dimapō bjalo ka ga ba ba bea metse. Ngaka ye e fiwa kgomo ke kgoši; le batho ba ba wetšago bana, ba loba ka kgomo yo mongwe le yo mongwe kwa mošate. Kgoši ngwaga ouwe e tla ba le dikromo t̄se dintši. Ba ba tlilego tlhagēlē le bona ba ntšha dikromo. (tlhagēlē - ke batho ba t̄swelago dinageng di šele ba tlisitše bana ba mojeng). Bana ba gapeletšwa go yo rupa, ge e le mošimane bo mmage ge ba feela ba mo gaša ka ditlakala, ba re tloga mo šoboro le. Lentswe le le tla mo tsena, o tla ba a o rupa, le ge ba bolela naye ba re o dirwa ke bošoboro. Le ge a ka senya selo ba tla re ke mokgwa wa mašoboro. Lešoboro le ka se t̄see ngwana a motho, le ka se rere molato, le gona le ka se eme kgorong. Le ge ele monnyana wa lešoboro a ka se t̄sewe. Bagōkane ke bona barutiši: ba bona, mogokane yo mongwe le yo mongwe ke morutiši. Bakgalabje le banna ke' balaodi, ga golo bakgalabje, ka gore ge go na le mošimane yo a bego a efa banna ba bakgalabje magolō a a dinonyana, motlha thupa e t̄swile morabeng, mokgalabje o lokela mošimane yo ka mokgatlhaneng a roga bagōkane. Mošimane yo a ka se iname bjalo ka ba bangwe ka gobane a dirile go lōka e sale lešoboro. Ba ba sa kago ba dira go loka e sale mašoboro

ba tla swa ba lora; e le gona ba ba ntšha bošcboro. Ga go llwe kwa mojeng, ge motho a lla ba re ſiuwe e ſiſa ya kgomo, mme moſimane a tſea ngata ya dithupa, a mo phara, ya re go fela a tſea ye nngwe, a mo phara, dikēlēdi tſa ba tſa oma. Ke dikoma ga di bolelwe, ga di bolelwe basading, le basadi ba ka se botſe banna dikōma tſa bona. Ge basadi ba rupiſa, banna ba a tſhaba, ge banna ba rupiſa, basadi ba a tſhaba. Ba a tſhabana.

8. Ba rupa e le sehlopha se ſentſi, mo ba ſepelang ba re "leihlwana" rea go bona, mohōha! Le ge ba ſa go bone, gore motho a tſhaba le ge ba ſe ba mmone. Go etella bagokane pele, ba ſwāre mehaladi ya dithupa tſa go lokelwa ka letſhitelong. Bagōkanē ba tſea magobe e ſa le ka boſego, ge ba ſa ya ba eta ba ntſe ba re mohoha! leihlwana! rea go bona. Mogopo wa bodikana ga o hlakane le basadi; basadi ba re go tshola ba beye feſo go tee, ge bagokane ba tliro tſea magobe ba a khuta ka dintlong. Monnyana wa apeillego potſa ba a mo korometſa ka lodi; bohwibidu ba bare nteſe. Le bagokane le bona ba inamiſana ka dithupa, ga ba ſelekane. Ba rupa mariga ge go le botſididi, go thoma ka kgwedi ya April - June. Ba rupa kgwedi tſe tharo. Ba tſea legala la mmatswitswane ba re ke kgapana ya nku, ba neſetſana ka lona, mongwe a fa mongwe, ba no le fana bjalo. Ge a le ſwara a le iſa go yo mongwe o lla bjalo kgapa a re       . Ke kōma le yona.
9. Bodikana bo rutwa kwa nageng dikōma. Ba tſea lehlaku la mongangane, ba rerele rafiſa dinose, ba tsentſha diatla botſe, ge ba di ntšha ba a di goga, mengangane ya ba tsirimetſa ditlhatalha tſe. Ke koma le yōna. Ba apara mapekana, ba ba tſhela ka melora ya ſala ba re hōbō, e le ba ba sātſha. Ba ba iſa bōdibēng e ſa le ka gosasa, baſimane le ge e le banenyana, go tonya gore thwe! Ba tsentſha mmele ba ntšha dihlogwana tſe fela, mokgoſi o lla o ſeleka ge e le basadi moropana o re, "tidi! tidi! tidi! Ba a ba ſapa gona ka fa bodibeng. Ba bitſa bodikana ka o tee, ka o tee, ba ba rupiſa. Ge ba rupa ba ripa ntlhana ye ya bopēlē ba pōpō, yo ba mo rupiſitſego onnela thoko, gwa tla gwa tsena yo mongwe, bjalo bjalo, ba ba ba felela, bangwe ba

idibala, ba fiwa dinyēthi, bangwe ba hwela ruri, ba tla re ba jelwe ke kōma. Ba rupišwa ke motho yo a lokilego, yo a sa k kitimeng le basadi ba bantsi, ngaka yona ūe fa kgaufsi ka dithebele; ye ethimodiša ba ba idibalago le go thibela madi.

10. Koma e nngwe ba ye bitša nnywantshwa. Ge ba dira bodikana nnywantshwa ba beša thupa, ba e ūputša ka mollong, bodikana ka moka ba kgonama, ba famola, ba re thupa yela e sa fiša ba e tsentšha mokgatlho a marago, ka morago ba e ūputša ka mōllōng, ba e tsentšha mokgatlhō a marago a yo mongwe, ba no ba rafa bjalo go fihlēla ba ba feleletša ka moka ga bōna. Ye nngwe kōma ba kgokēlēla nama mo sehlareng sa mokgalo, modikana yo mongwe le yo mongwe a fofa a e swara ka mēnō, ba re ke ditan di ja nama. Mokgalō wa ba ngapa dinko le sefahlōgō, yo a sa e swarego ka meno o ya inama ruri a ba a e swara ka meno. Ba tla phega ka pele le ka fase, sehlare se segolo ke mētsē a botšididi a noka ba tsentšha ka go ona letšatši le se tšhwe le tšwe, ge le tlhaba ba kcona ba tšwa, gore dintho di fōlē. Kgale gona ba be ba ba alafa ka letswai ba phupha mo dinthong. Yo a rupišwago pele ke ngwana wa kgoši, ka morago barwa ba bakgomana, ka morago
11. ba fō. Ge ba seno ba rupiša dinamana tše ba di segilego, di bolokwa ke ngaka a di hlakantšha le dihlare tše gagwe a alafa batho ka tšona. Banna ba dira mōlōtō ge ba rupa, basadi ga ba na mōlōtō. Mōlōtō ba o aga ka mafsika a diphaphathi a mabotse, tšatši le bodikana bo alogang ba fiša mōlōtō. Le kwa kgorong ya mošate ba beya mafsika a go bontšha gore na kgoro yē ye rupišitše mephato ye mekao, mafsika aa, a nnwa ke banna ge ba rera melato, ga a tlošwē, a nnetše ruri. Mphato o mongwe le yo mongwe o na le lefsika la ōna. Basadi ba ba rupišago ba bitšwa bagōkanē, barupi bā bitšwa kx bjale. Pele ba se tšhwe ba rupe ba a kōtla, ba a rutantšha ke bagōkanē. Kōma ya pele ya basadi, ba epa molete bakgekolo ba nyēla ka fa, ka morago gwa bitšwa morwedi wa kgoši a ješwa malōkō suwe, ge a tlhatša ba re o tlhatša bošoboro, ka morago ba bitša yo mongwe ba ba ba felela ba ntše ejā malōkō a tlhakane le merōtō. Ge ba se no tlhatša ba ya nokeng

s301

12. ba tlhwa ka fa, ba foša leseka ka metseng, ngwalē a iša diatla ka morago a le tōpa ka mēnō, o tla tumišwa, ge a sa le tope o ya inama moropa o tidinya, o re, "tidi! tidi! tidi! Koša e le ye kgōlō. Ba re: "Ngwalē mme, beya mouwe ke sa o nya, ke tla boy a ke ija". Mokgoši o re tsau! Iiu Radirana! Sebonela! Ge ba bona monna ba rialo, ba ȳlana naye, a tshaba, ge a ka se tshabe a lwa nabo o tla f lefa. Tšatši le ba ilego ka nokeng mašoboro a basadi a nwa e sale ka bošego, ba kga metse e sale ka gosasa; ba hutelela bjale. Ge ba boy a nokeng ba yo ba dira tlhako ya phala, ba ba gaya ditlhaka tše pedi mo seropeng, ba tshela letswai fa nthong, go gaiwa ngwana wa kgoši pele, ya kgon a bjale bo gaiwa, gore mabadi a a se timēlēlē, basadi ba ba rupilego ba na le tlhako ya phala fa seropēng ke letshwayō.
13. Ge ba se no ba dira tlhakō ya phala, ba a ba rupiša, ba re ntlhana yē ya bopēlē ba basadi ba ye ripa, ba ripa namana ye ya ntlhana ya go ukamela bopelē ba banenyana, ba ripa ke mokgekōlō, namana tše tša mapele ba di tlhakantsha le dinamana tša mapele a bašimane, ba dira dihlare ka tšona ba di tlhakantsha. Ba nyaka mosadi wa segadi, ba mo apeša setsiba, ba mo fa selepe sa magaganē, ba mo apeša diaba-aba tša matsakata, ba tše meriri ya batho ye ba e latlhilego ba ye momosetša ka maletswa fa hlogong, ga a tla jwäleng o ngatolia setsiba ya e ba lepeka, a twaša mešwana, a fofa dihlare, a leba jwälē, bagokanē ba re mo jwäleng segafi, jwale ba tshaba go tee le bagokane, mosadi yo a tositše mahlo a fofa dihlashana, ka morago ba era jwale ba re emang ba ba iša ka o tee, ka o tee, go bona segafi seo, mme ge ba bona
14. mosadi yeo wa segafi ba a inama ruri ka gobane ke kōma. Go ya morwedi wa kgoši pele. Ba nyaka mosadi wa lebelo a tshaba ka moropa, a re a le kwa a re tidi! tidi! Bjale ba kitimela mo o lelagō, a kitimela a re tidi! tidi! Ba ya mo llago, ge ba mmona ba inama ka o tee ka o tee, ke koma. Ka morago bakgekolo ba bopa nog a ka motsopa, ba e taka melora, ba dira mahlo ka dipheta, ba dira le ditlou ba di lokela ka serotong, yo a e bonago, o ya inama ruri, ke dikoma. Pele e bonwa ke ngwana wa kgoši, ka morago

e bonwa ke bana ba bakgomana, la mafelelo e bonwa ke balata. Ba ntše ba faphiwa ka lodi yo mongwe le yo mongwe ge ba di bona. Selc se segolo se ba rutwago sona, ba rutwa go kgethana, gore ba be le diphuti, dinyatsi le gore ge mosetsana a letšwe ke monna a fofe ka yena ge monna a ya fase yena o ya godimo, gore a tlwebose, masogana ona a rutwa gore a se ke a senya bannyana, ba ntše ge bona botla.

15. Beswantsho sa lešaka la Bodikana:-

Bodikana bo ya letwa ke bagokane, ba robala fa pele a dintlwana tša bodikana; gore ba se tšabé bošego. Bangwe ba be tšabé, ba ba lote, ba be ba ba hwetše, ge ba ba humane mo motseng, ba a mofefeanya, ba re o tšo bontšha basadi dikoma.


16. Bodikana bo ya tsoma, bo bolaya diphoofolo, di jewa ke banna, ba ſeba ka tšona. Bodikana ga bo ſeba, ba ja moratha. Ba ngathelwa ke mogokane mo diatleng, a ntše a ya le lenaka la bona, ge a feditše lenaka la bona, o yo thoma gape a ba ngathela gape, yo a sego a fetše bogobe bja gagwe a no bo apunya ka gobane ke moratha, o ya ſebetšwa ka thupa, moſimane a mo nnela botse a ratha ka thupa ya enwa ka sekgomeng, le ge a kare ke a tlhatša, ke gona a tla inama, a ba a fetše ka pela. Yo a feditše o

301

XV

K34/12
Initiation, age-groups Regiments No. 14

Se Swantša
Bodikana



Bodikana bo ya letwa ke baxokane,
ba robala fa pele q ~~Dintwana tša~~
bodikana; kore ba se thšabe bošexo.
Baingwe ba be thšabe, ba bi late, babe
ba ba hwetše, xe ba ba humane mo
motseng, ba a mofefecanya, bare o tša
bonthša basadi dikoma.

letša molodi a re tšwei tšwei tšwei tšwei tswitso! Ba mo tsholela. Ba kwatama ka dimhuru ge ba ija. Yo a sa jego kapela ba re mo ſebetſeng! mo ſebetſeng! Ba rutwa melao ya kgoro, go rera melato, le go tšeа basadi. Ka fao le ge monna a tšere, o no ba le dinyatſi, diphuti, ga ba tšeа mosadi a tee; ba na le basadi ba direthe. Ke yona thuto ye ba ye rutilwego ye kgolo, le gona ba tšhwa ba tšeа, ba ba sa tšeego kapela ke badidii ga ba na dikgomo.

17. Jwalę le Bodikana ga ba bonwe, ba sepela ka mokoſi, yo a sa rupago bodikana ge a ba bona ba sa le kgolę, ba re liu! leihlwana! mohoha! re a go bona, o ya tšhaba, ba mo kitimiſa, ge ba mo swere ba a mo rupiſa, ba re o bone koma tša rena. Ga a ba ſiile ba re o tswale o tlhôtlhôre, moswammago! O kitimiſwa ke bagôkane ba swere megaladi, pele ba se tšhwe ba mo rupiſa ba a mo inamiſa ruri. Ge a rupile ba tlare re botše dinyepo. Ba re arabiſa bodikana. O tla re Bodikana! Bodikana! thaba yela le yela. Ba re: Boſigo di ya etelana. A boyo a re Bodikana! Bodikana! Matlhaba a kaname! Ba re ke le mpate. A boela a re: Phuruntsepę ba re ke lerumo. Ba re feta o monna o rupile, a feta. Ge e le basadi ge ba bona monna ba re sebonela! go ba Radirana! A tla a re sa nka ala mabatha, ba tlögana nae. Ge a ka a ba nyatſa a se tšhaba, o babya ke e e fulang, o tla lefiſwa. Basadi ba tšhaba banna, banna ba tšhaba basadi le bona, le gona ga ba botſane dikoma. Dikoma tša basadi ke tša basadi, tša banna ke tša banna. Ba robala felc go tee; ka moka ga bona, ba a batamana gore ba tlweſane bothitho. Dihlare ba komiſwa ke ngaka. Basadi ge ba wetſa ga ba je dijo fela ba ja le ditšhila ba di jeſa ba ba welang, ba jeſa jwale; gore ba tlhatše boſoboro. Ba pſhegela ka moleteng, ba ba jeſe. Go pſhegela bakeskolo, ba jeſe jwale maloko a tlhakananę le merotę. Ge ba rupa ba fetſa kgwedi tše tharo kwa nageng. Ba boyo ba gokiſitſwe ke phefо dinama ba kgwathlile. Ge ba feditše go rupa ba fiſa molotę, pele ba ſeo ba fiſa molotę, ba tliſa dipudi tša ditsiba tša bona gore ba di bolaye bjalo ka diphcofolo tša naga. Ba kgona

s301

- ba di bua, ba eja dinama di sa tshelwa letswai. Ba ſuga ditsiba ge di butſitſe ba yo tſea monyana-tsokwana wa go di tlotſa, le yo a jelweng ke koma ba a ſuga, motlha molotō o eswa ba tſeyā ſedibelo sa k setsiba sa mohu go tee le setsiba ba yo di latlha mo pele ga mmage. Ke pontſho ya gore o jelwe ke koma, o tla nama a re kgomo-arare-joo! Ge ba se no tlotſa ditsiba ba a ba apeſa ditsiba, ba tla o motwa ka letsoku ke bommabona kwa kgorong. Ba tsena kgorong ka Tlou-etſe. Ge ba se no tsena ka
19. kgorong ba a nna ba kotama ba khutiſa difahlogo, bomma ba bona ba kgona ba tſwela, yo mongwe le yo mongwe a tseba ngwana k a gage, a mo apeſa dipheta, a mo mota ka letsoku mmele 8. Yo mongwe le yo mongwe yo a ratang gore dialoga di mo retele a di tſwa bothuku, o tla ntſha pheta le ge e le k lesēka a fa ſealogia, se tla nama se itheta. Fa gongwe a re ke yena ſefatlhi ſa dithupa, ke fatlha ke koropetſa, nna motho a bo mmapu a montſa. Kgaka kgolo ſena k mabala, mabala a na le kgakana. A na ma a itlhogoma; mokgolokwane wa lela; ba mo duduetsa; pudi ya hlabiwa ya dialoga, ba thobya dingalō, ka makhura. Ke banna bjale ba ka ya kgorōng, ba rera melato, ba tſea basadi, ba ba nywalela bōna. Sehlpfa ſe ſe rupilego go tee ſe fiwa mphato a ſona. Mo gongwe ba o bitſa mphato wa Madima. Ge ba re Madima ka moka a a nyakega, go tla ya tlhopha ſeuwe fela. Ge ba ya matsholong a
20. go k tsoma, ba nyaka mphato wa gore le wa gore, gore o o thika kōlōlō. Le ge ba nyaka masogana a go ya ntweng, ba nyaka ka mphato. Leina la mphato le bolelwa ke bakgalabje, ba theya bodikana ba re ke mphato wa gore. Bakgekolo ba latela mphato o 8 boletſwego ke bakgalabje. Ge ba feditſe mphato mo e boyago gona, ba thoma mathomong ka boswa; gwa theelwa mphato o fedileng, o hwile ka moka; ka baka la botſofadi. Mphato o mongwe le ona o na le batapedi, ba ona, batapedi ke bagokane, badiredi ba bōna, ba ba ba fago magobe, ba ba diriſa dinyepō, ba ba ruta. Banenyana go tee le baſimane ba na le batapedi. Ba godiſa batapedi ba bōna, ba godiſa banna le basadi, ba godiſa bakgekolo le bakgalabje ba ba ba rupetſego pele. Ba rutwa go lotſha

banenyana, go lotsha banna, le masogana, ke kgodišo ye kgolo.

21. Banenyana tšatši le ba tla tsoga ba aloga, ba lala ba letile thojana. Ge ba letile thojana ba lala ba bina tšatši le be le tšwe, jwale ka moka bo phurulotše matsogo ba bina, ga ba na tshwanelo ya gore ba ka a huna, yo a ka hunang o ya inama ruri a ba a otlolola, ba lala ba otlotše matsogo, ba a phurulotše bošego ka moka tšatši le be le re kwa lere thwasa, le tšwe. Ge le tšwa ke gona mo ba a išang fase, a le bothata, a le bohloko, a gwaletše. Ba kgona ba ba tlotša ka makhura mmele le maoto go tlotša le go thoba mmele. Maotwana a ba bangwe a rurugile. Tšatši leuwe banna le bona ba ka tla ba lala ba letile thojana le bakgekolo le basadi. Jwale bo tlhwa ba robetše letšatši ka moka, ka moso otlang, ba kgona mongwe le mongwe a ya ga gabon. Banenyana ga ba ithete bjalo ka bašimane. Ba ba tlotša ka letsoku.
22. Batho ba go rupa ba tsebana ka dinyepo tše ba di rutilwego. Ge ba tlhakana le motho a sa rupa ba mmotšisa dinyepo, ga a sa di tsebe ba a mo inamisa, ba ba ba mo rupisa ba re o bone dikoma. Ga a kgona go ranyola, ba a mo lesa a feta ba re o rupile.


23.

LESAKA

Bodikana bo robala fa, bo ya dišwa, gore ba se tšhaba. Bangwe ba tie ba tšhaba, ba ba nyake, ge ba ba bone, ba a bolawa ge ba ba humane motseng; ba re ba bontšhitše basadi dikoma.

ENDS.

interaction, age
R34/12 groups & Regimen
No. 14



Bodikana bo robala fa, bo ya
dišwa, yore ba se thšabe. Bangwe ba
+le ba thšabe, ba bba nyake, xe baba
bore, ba a bolawa xe ba ba humare
motseng, bare ba bontšitše basadi'
dikoma

end s 301